

# Kongenitalne anomalije muskuloskeletnog sistema glave, vrata i ramena




# KONGENITALNE ANOMALIJE

- Aplazije, agenezije, hipoplazije – poremećaj razvrstavanja
- Kongenitalne sinostoze, fuzije, sindaktilije, Klippel- Feilov sy – poremećaj segmentacije
- Pseudoartroze - greška u srastanju osifikacionih centara
- Polidaktilije
- Arthrogryposis cong.
- Luksacije
- Deformatiteti stopala
- Torticollis cong.
- Deformatiteti kičme
- Anomalije udružene sa sindromima





# Torticollis



= *caput obstipum*, "krivi vrat",  
"krivošija", infantilni tortikolis.

= deformacija sa bočnom  
nagnutošću glave i vrata na  
jednu stranu i licem  
okrenutim na drugu stranu.

# Torticollis

- je jedan od 3 najčešća problema sa kojima se jedan broj beba rađa, odmah nakon RPK i deformiteta stopala.
- Radi se o skraćenom mišiću na jednoj strani vrata što dovodi do naginjanja glave na istu stranu i okretanja lica na suprotnu stranu.



# Torticollis

## - uzroci nastanka



Postoji više različitih uzroka tortikolisa:

- urođen (=primarni) ili
- stečeni (=sekundarni).

# Sekundarni torticollis

- Sekundarni tortikolis se pojavljuje kod starije odojčadi, djece i odraslih zbog različitih razloga: traumatskih, inflamatornih, psihogenih, neurogenih, miogenih,...



# Etiologija i vrste stečenog tortikolisa


1. oftalmološki (zbog diplopija ),
2. dezmogeni (zbog ožiljaka na koži ),
3. mišićni (uslijed kontrakture mišića vrata),
4. inflamatorni (zbog limfadenitisa),
5. posturalni (uslijed lošeg držanja),
6. kompenzatori (kod skolioze),...

# Etiologija i vrste stečenog tortikolisa

7. neurološki (zbog poremećaja inervacije),
8. histerični (zbog psihičkog oboljenja),
9. traumatski (uslijed povreda),
10. reumatski (kod reumatoloških oboljenja) i
11. tuberkulozni (kod Potove bolesti).

# Primarni torticollis




1. Najčešći i najvažniji je kongenitalni mišićni tortikolis, koji nastaje *zbog skraćenja* jednog od m.sternokleidomastoideusa.



# M. sternocleidomastoideus

- Action: head & neck flexion, rotate head contralaterally

- Nerve:  
accessory n.




# Primarni torticollis


2. Strukturalni (=osealni) tortikolis nastaje zbog anomalija vratnih pršljenova (hemivertebre-RTG snimak oko 6 mjeseca).




Hemivertebra is a congenital malformation of the spine in which only half of a vertebral body develops



Normal



Lateral  
hemivertebra



Dorsal  
hemivertebra

©1992 Philippe Jeanty

# Etiologija torticollisa

Dosta hipoteza:

1. porođajna trauma,
2. kao rezultat intrauterine malpozicije  
(normalan SCM se nenormano razvija, tj.  
fibrinoidno degeneriše ili su u pitanju  
ishemičke promjene).



# Kl. slika prim. miogenog tortikolisa:

- karakteristični su:

- nepravilan položaj glave;
- pojava tumefakta i promjene na vratu, kao i
- promjene na glavi (asimetrija lica,...).



# Kl. slika prim. miogenog tortikolisa:

- **Tumefakt** se javlja oko **6-20%** slučajeva, obično u 3. nedelji života, u donjoj 1/3 SCM;
- olivastog je izgleda, čvrst, bezbolan, liči na **limfadenitis**
- Nastaje poslije težeg porođaja, uslijed prskanja sitnih kr. sudova vrata, rupture mišića i stvaranja fibroze.


# Kl. slika prim. miogenog tortikolisa:

Pri pregledu novorođenčeta odmah primjećujemo

- **inklinacija=nagnutost (potiljka) glave na stranu skraćenog SCM;**
- **lice okrenuto prema zdravoj strani;**
- **Na zahvaćenoj strani zaravnjen je m.trapezius, a na zdravoj ispupčeniji.**

# Promjene na glavi:

- Asimetrija lica i donje vilice;
- Spljoštenost lobanje  
**(plagiocefalus);**
- Izmjenjen položaj ušne školjke i očiju;
- Diplopije i strabizam.



# Kl. slika prim. miogenog tortikolisa:

- Kod sve djece, naročito kod beba, postoji **asimetrija lica**, može da postoji i lak *strabizam* koji ublažuje dvoslike (diplopije) zbog inklinacije glave na stranu tortikolisa  
⇒ zato svaka asimetrija lica, kao i svaka asimetričnost vrata novorođenčeta treba da pobudi sumnju na tortikolis već u porodilištu, što se kasnije potvrdi ili isključi.

# Kl. slika prim. miogenog tortikolisa:

- Kompenzatorno držanje glave dovodi do kompenzatornog držanja kičmenog stuba i do **nastanka skolioza** (sa konkavitetom na strani tortikolisa) kod neliječenih slučajeva   ⇒ rana Dg.,
- Kada je dijete prešlo granicu puberteta, obično zahtijeva operaciono liječenje.
- RTG snimak → da se utvrди da li se radi o strukturnim promjenama, tj. anomalijama vratnih pršljenova!

# Kl. slika prim. miogenog tortikolisa:

- Samo u 1% slučajeva je obostrani, ali to je traumatski hematom na SCM, a ne pravi tortikolis.
- Dif. Dg. dolazi u obzir hemipareza kod CP.

# Liječenje tortikolisa:

- konzervativno (FT) i/ili
- radikalno (hirurški).

Fizikalna terapija obuhvata:

- KT;
- termoterapiju;
- elektroterapiju.



# Kineziterapija:

- **Pasivne vježbe**, sa ciljem istezanja skraćenog SCM (novorođenčad i odojčad).
- Obučavaju se i roditelji, naročito kod blažih formi, tako da sprovode KT i kući
- Terapeut ili roditelj isteže skraćeni mišić tako što naginje glavu na suprotnu stranu. Beba leži na boku, rukom joj fiksira rame i nagne glavu do drugog ramena.

# Kineziterapija:



- Bitno je da se pravilno izvodi  $\Rightarrow$  1. rukom se fiksira rame, lakat ruke djeteta je uz tijelo (inače se dobija lažna slika pokreta)!



# Kineziterapija:

- Druga pasivna vježba je *okretanje lica na istu stranu na kojoj je skraćeni mišić* i to u položaju na stomaku, tako FT što jednom rukom fiksira rame, a drugom spusti glavu tako da brada ide ka ramenu.
- Ovo je **položaj u kome beba može i da spava** što znači da se sve vrijeme skraćeni mišić isteže !



# Kineziterapija:

3. Ležeći položaj na stomaku sa osloncem na rukama omogućava podizanje glave i gornjeg dijela tijela što jača mišiće vrata i leđa.

- Dok beba leži na stomaku, pokazujete joj omiljenu igračku i navodite je da okreće glavu na stranu na kojoj je skraćeni mišić.

# Kineziterapija:

- Kod veće odojčadi ( $\geq 4\text{-}5$  mjeseci), efekat pasivnih vježbi je minimalan →
- sprovode se **aktivno potpomognute vježbe**, tako što se dijete stavlja u krilo, pa mu se preko igrački i zvučnih signala glava i vrat dovode u željeni položaj
- Kod veće djece (preko 2 godine) spremanje se **aktivne vježbe pred ogledalom.**



# *Pozicioniranje:*

- Korektivni položaj djeteta u krevetu,
- **Thomas-ovim okovratnikom** spriječevamo bočno naginjanje glave na stranu oštećenog mišića.

# Parafinoterapija:

- Parafinoterapija je pogodna za relaksaciju muskulature i hiperemiju, primjenjuje se od 7-8 dana starosti djeteta, najčešće u obliku parafinskih kompresa.
- Treba da bude nešto hladniji, zbog nježnosti kože odojčeta.
- Blaga masaža u predjelu tumefakta → u smislu stvaranja lokalne hiperemije.

# Elektroterapija:

- Koristi se u obliku *EF KJ* ili *Thiomucose*, samo u slučaju jakog skraćenja ili fibroze kod kongenitalnog, a u traumatskom za spriječavanje kontraktura i fibroze.
- Trebalo bi naći male elektrode (da ne dođe do nadražaja simpatikusa);
- Takođe i postoperativno, radi estetike ožiljka.

# Liječenje tortikolisa:

- **Traumatski tortikolis** se liječi pomoću *Šancovog okovratnika* (nakon neg. RTG) i analgeticima, a poslije 5-6 dana, kontrola i skidanje okovratnika.
- I **strukturalni tortikolis** se liječi pomoću okovratnika (samo miogeni ne!). Okovratnik ostaje do završetka rasta, tj. do škole stalno, poslije samo noću.

# Hirurško liječenje tortikolisa:

- Kod neliječenih prim. miogenih tortikolisa, ili malog broja neuspjelih, preduzima se hirurška intervencija, već od 2. godine života (⇒ presjecanje sternalnog i klavikularnog pripoja SCM), imobilizacija i vježbe;
- Kod starije djece, zbog sek. skolioze vratne kičme, sem operacije neophodne su i dodatne vježbe i ortoze!!!

# Klippel-Feill-ov sindrom

= "djeca bez vrâta" = urođena  
mana kod koje su svi  
cervikalni pršljenovi izuzev  
atlasa (ili nekoliko C-  
pršljenova) nepravilni i  
spojeni u jednu kostnu masu.



# Klippel-Feill-ov sindrom

- Izuzetno je rijetka pojava na drugom dijelu kičme
- Klinički, vrat je kratak i nepokretan, a glava nad samim gr. košem.





# Klippel-Feill-ov sindrom

- Nervnih lezija i većih tegoba nema.
- Sa druge strane, na vratu često postoji **jače razvijeni kožni nabori** (=pterigium colli), estetski ružni.
- Često je *udružen sa visoko položenim lopaticama* (M. Sprengel)
- Terapije praktično nema!

# *Morbus Sprengel*

- = scapula elevata, karakteriše se visokom pozicijom i medijalnom rotacijom donjeg pola lopatice.
- Klinički, djete **može da napravi abdukciju, ali ne i elevaciju ruke.**



# *Morbus Sprengel*


- Češće je jednostrana, a može biti udružena sa drugim anomalijama, prije svega sa Klippel-Feil-om, hemivertebrama, anomalijama rebara,...



# *Morbus Sprengel*

- Uz to, defekt je veoma ružan;
- Veliki broj mišića humeroskapularne regije je defektan i nerazvijen.
- Optimalno **vrijeme za hirurško liječenje je 3-4 godine starosti djeteta.**

# Kongenitalno odsustvo klavikule (=Cleidocranial Dysostosis )





Hvala na pažnji